

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	0'05 cén. ^o pta.
A domicili. Es trimestre.....	0'65 "
Un any.....	2'60 "
Per dotzenes.....	0'45 "
Num. ^o atrassats des 2. tom.....	0'05 "
Id. id. des 1. tom.....	0'07 "

**SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SOMAT FINS ARA
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.**

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

Fòra Palma. Dins Mallorca.	{	3 mesos....	0 ⁸⁵
		1 any....	3 ²⁵
		3 mesos....	1 ⁰⁰
Dins Espanya. . .	{	1 any....	3 ⁵⁰
A Ultramar y s'Estrang... .	{	3 mesos....	1 ⁵⁰
		1 any....	5 ⁰⁰

LO DEL DIA.

Es caràcte, condicions y propòsits de L'IGNORANCIA son massa coneguts de tothom, perqu'es séus lectors deixin de tení una seguretat completa de ses séues conviccions y des respècte que serva com es degut à ses autoritats constituides. Si p'el cas y amb sa milló intenció del mon ha sopegat qualche vegada, es estat sense termersén y sense volé; lo qual pròva ben à les clares que no desitja que li arripijan may esquits gròssos ni petits d'els que sòlen arribà a n'ets altres periòdichs.

Ara n' hi ha hagut un d' aquests que s' es propassat de bona manera, y s' as-sunto ha près tan dolorós y llastimós estat qu' es fa necessari manifestá que nòltros res volèm tení may que veure en ses publicacions qu' han merescut ó mereixquen en qualsevol temps sa cen-sura y prohibició de s' Autoritat ecles-iàstica. Abans que tot, som catholichs obedients y respeuosos, y deplorám amb gran dolor qu' hey baja qui no tenga el degut respècte à lo que forma una de ses creències més fundamentals de sa nòstra relligió.

Desde es primé moment que arribá à ses nòstres oreyes lo succehit, pregárem y encara pregám y pregarém à Deu, que se serveixca doná llum à tots els errats de comptes y especialment à n'aquestes personnes y germans nòstros esbarriats des vertadé camí; y per lo tant encarregám à n'es nòstros lectors que fassin lo mateix. Axò es una obligació que temim.

Ja que la Verge Puríssima ha estat
sa qui ha rebut els tirs de s'impiaitat,
sia ella també à ne qui nòltros elevem
ses nòstres pregaries perque toch el còr
d'aqueells que van descaminats per dins
sa fosca, fins que tornen dins la santa
iglesia de Deu, ahont está sa llum ver-
tadera y eterna.

L'any qui vé serà el 19^e centenari de la séua Puríssima è Inmaculada Concepció. Ara qu' els centenaris estan tant demoda, no seria bò y útil per més obli-

garla el que procurassem tots celebrarló d' una manera solemne y piadosa? Que nòltros sapigám, ningú se recòrda de sa procsimidad d' aquesta notabilíssima fetxa, y es solemnisá es primé centenari en qu' aquest august mistèri de la Puríssima Concepció es considerat com à dogma catholich, seria una cosa adequada que cau de son pès. Creym que aquesta festivitat seria molt agradable à Deu y à sa Santíssima Mare.

Per lo mateix feym pública aquesta idèa perqu' es bòns catholichs la fassen circulá y arrelá; y perque pugám veure sa séuna celebració y tocá prest es séus profitosos resultats.

Posám ses columnes de L'IGNORANCIA
à disposició d'els que vulgan propagá
aquest pensament à fi de que se duga à
efècte en son temps y lloch.

SA REDACCIÓ.

QUANT ES MADURA CAU.

Comènsa à essè hora de no aná de bèrbes, y de tení un poch de coneixement, perque no s'ia cosa que de mala, ó bona manera, mos hajan de posá es servell à son lloch.

Si comensám per mirá en aquest mon
cóm estám d'*arreglats* ó *desarreglats*,
mos trobarem que casi ningú está à son
puesto, casi ningú à n'es lloch que deu-
ria havé d'está, ó lo que es lo mateix,
cap canalòbra aguenta es seu ciri; casi
tot vá à s'enrevés y cap girat: y axó fa
molt mal concèrt, per dí milló, fà un
complet y total desconcèrt.

Estenéu la vista y mirau, de pròp y d'enfira. Qui no es bò per governá caséua vòl governá ets altres; qui no sap casi escriure vòl sé d'escritó públich, y si impòrtia de directó d'un periòdich: qui no sap trèure un tròs de conta vòl está empleat à una oficina de administració: un menestral que s'ha passat tota la vida derrera un banch llímant ferro, planetjant fusta, ó estirant sola, s'axéca directó d'una empresa mercan-

til: un botigüé es fá prestamista: qui era capitá de barco, ó naviero, es fá conradó: un conradó s'afica à comerciant; un escrivent qualsevòl, s'alsa jugadó de bolsa; ó jugadó d'altra cosa: un missè que sòls havia anat de *papés*, y *lleys*, y *drets*, y *protacòls*, de còp y respòsta surt bò per está al frente d'una Societat que no te rès que veure amb ses lleys; qui no sap brot de teología, s'afica à volè aclarí y esplicá els més alts y elevats mistèris; y còm no hey arriba ni pòt arribar hí, ni tòca à Mallorca, néga y s'en riu, y heu pòsa en ridícul; y per fi, qui brama per tots els forats del seu ès, pretén de cames primes, y se creu amb fòrsa per arreenglá y adressà el mon.

D'axò resulta lo que no pót deixá de resultá. Es pegats y untures no curan lo qu'ha menesté còp de llanseta ó tay de bisturi.

Estenéu la vista, y mirau, i però mirau bé! no fesséu com molts que miran y no vèuen: y repararéu dues còses molt sorprendents, per les quals haureu de regoneixre qu' es com un miracle que tot no estiga més malament de lo qu'está, qu' hey está pròu, y que no vaja més à la tortella de lo que vá, que ja li basta, y se pòt dí que no pòt anar-hi pús.

Sa primera d'aqueixes còses, es el contempla, que casi rès vá p'es seu camí natural, ordenat y convenient, que casi rès segueix aquell ordre que se deu havè de seguí, que tot va capritxosament, cap-girat. «Aquell qui es bò per una cosa no l'emplean per ella, y ni fan fé una altra per la qual no es bò, ni heu entén, y axí resulta que no pòt fé rès bé, y tot li ha de sorti esgarrat. Axò es lo mateix que posá per fonaments ses pedres ben tayades per una volta, y posa à sa volta es trossam bò per fé es fonaments: axò no pòt anà; tots se riurian des mestre qu'heu volgués fé axí: ydò tampoch pòt essè lo que vòlen que sia dins aqueix altre ordre de còses, perque per fòrsa, com à n'aquella, per fòrsa, ha de vení s'esbuch, y no li valdrán pun-tals.

Sa segona d'aqueixes dues coses, complement inevitable de sa primera y que no s'en pòt desfogí, es, mirauhó bé,

es trabay que còsta, y ses dificultats que se pòsan, per podè fè una òbra bona, de profit, d'escel-lents y convenientis resultats, posant à son puesto lo que deu haverhi d'està, y fet per les personnes inteligents encarregadas d'aquella òbra: y en camvi, de quin mòdo y manera s'empeña s'homo en ferhò tot fàcil, y cap reparo ni cap inconvenient se pòsa à tot lo que sia cosa feta à la babatlana, pensada demunt, demunt, un desbarat, sense cap ni pèus, y una cap-buydada, que no es sapia d'ahont vé, ni ahont vá, ni quina coua dú, ni quin regalim deixarà... Ses ciències més fondes se vòlen tractà superficialment; y per lograrhò, no tengueu ànsia, trobareu es camí axarmat, que rès l'atura, y com més gròssa es s'innovació pensada, milló, per fè més afècte y còp de bombo.

La gent no sap qu'es els qui la pensan y l'amòllan tampoch heu sàben pedres menudes, però *avant han dit*, y els altres segueixen. Axò es com una guarda de xòts cap-baix, arremolinats, y es pastò singlades, y es cá lladrant, y no passan; llavò envéstan dos ó tres, y passant aquells, tols envesteixen à la una y à passà aviat fent caramull: ni sabian perque s'eran aturats y no volián passá, ni llavò saben perque passan depressa y tols d'un pich: tot es lo mateix, dos ó tres s'amòllan, propòsan es desbarat, fan veure de lo blanch negre, y de lo negre blanch, y ja n'hi ha sèt dotzenes derrera qu'heu creuen, y aquelles en duan altres tantes, y es fà sa bolla de néu. Més tart vénen es jamechs derrera, quant queda tudat tot, ó percut, y es ben mal de rescabalà lo que puga tení remey, y à lo que no'n té, qu'es sovint: ¡Deu vos guard d'un ja està fét!

Així anàm, y fa una bona partida de temps; y com més vá, més vèla, y aygo p'els emborns, tant pròp, qu'una mica de ratxa farà fè es trabuch, y en havè fet capirú en beurèm d'aygo per llarch, si no mos trèuen des bassiot gran.

¿Y qui mos ha de trèure? quant tots, de grat ó per fòrça, anàm embarcats dins aqueixa mala barca, que no té casi cap costella sana, es para-mitjal corcat, es claus fusos de rovey, palida s'estopa de ses jentes, s'enclità resech, saltades ses planxes de còure, croixits els palos, els estrays podrits, ses escotes rompudes, es velam serzit y apedassat, ses gúmeres empeltades, esdentada s'áncora, prima sa cadena, ses bombes que no xupan, es timò empernat, sa búxola esfondrada...

No hey ha remey ni salvació possible mentres à tota pressa no prenguem pòrt, si hey podèm arribà: y en llòch de pensà en viatges, per podè vení carregats de tresors, pensèm à compòndre bé sa barca, ó fernè una de nouva, per anà segús. Nòltros ara heu feym just à s'enrevés de lo que havíam de fè. Coneixèm que anàm malament, perque per fòrça heu hem de coneixe, quant no més sia p'es rivets que mos arriban, y per ses sin-

glades que mos fitblan, y *firme que firme*, no volèm mudà per anà bé: y no hey ha remey, per anà bé, ó per no anà tant malament hem de muda, com ses serps, que mudan sa pell.

Axò no pòt essè: y ses còses que no pòren essè, ni son estades, ni sou, ni serán may, y ja pòren préma: lo més que pòren fè, es fòrsà, violentà, estirà, però per una part ó altra farà s'esclafit y se romprà. ¡Alèria mosques à n'aquests esclafits, perque esquitjan de mala casta!

Tot va capgirat de nòms y de fets. Se diu, y se fa, com òbra de *Filantròpia* lo que deuria dirsè, y fersè com òbra de *Caritat*; sa caritat es lo de bona lley, sa filantropia es sa moneda falsa d'aquella. Se donau una partida de nòms estranys y rarois à lo que se deuria dí sèch y nèt *Ròbo* y señalà com à un lladre, y com à tal castigà y penà à qui robás. Se dóna es nòm de *Il-lustració* à sa perdició de tot bon coneixement y sanes creéncies. Se diu, *talent, imaginació, agudesa*, à s'atrevidament, à sa picardia, y à sa pòca formalitat. Se diu beneytura à sa bona fè y santa ignocència; idiotisme ó ximplexa à sa santidat. Se diu *Despreocupació* à sa gala de fersè el gròs de tot lo més mal fèt qu'es puga fè, bolcantse dins es fanch des mes refinat egoisme. Se dona es nòm de *Tiranía* à l'autoritat patèrna, y *Dret d'emancipació* à sa fuyta, y sulevació d'els fiys quantrè els pares. Se diu... se diu... no acabariam may de señalà còses que son, y se fan just à s'enrevés de lo que deuria fersè, perque la gent s'adressás, y pogués agontarsè dreta. En trobareu ben pòques à s'enendret, y vos cansareu de veuren à s'enrevés, mal fetes, y mal aplicades, y la gent encabotada à que la cosa p'és camí que va ha d'anà avànt, y de lo milló. ¡Y qu'hey farèm, quant lluñy d'escoltá qui heu sap més qu'ells, perque qu'es més vé, se riuen d'ell!

Comènsa à essec hora de pensarhí bé: aqueixa mà per salvarmós, aqueix bras que mos ha de tirà una còrda de salvalment, ningú el mos pòt allargá perque tothom s'hi tròba embarcat, aufegat y negat, no teuim remey, ni esperansa més qu'en nòltros mateixos, amb ses nòstres pròpies fòrzes de bona voluntat, y en Deu, qu'està sobre tots, y demunt tot, y que per ell axò es cosa molt petita.

Perque creyshò: axò es la veritat: y si qualcun desgraciat vos diu qu'axò no es vé, que Deu no s'atura en còses d'aqueixes, los porèu respondre: «¿Com heu saben ells que Deu no s'hi atura? ¿Que los ho ha dit?»

Ara vé bé, per acabá, un cuento, que hey caurá com si fos de motlada, y no es cuento, es un acudit molt xistós; axò succeí à últims del sigele passat.

Se passeljavan per pròp de un siti Real, no molt enfòra de París, el príncep Don Felip... aquell que bravetjava d'essè despreocupat, incrèdul, y d'anà

avant per tal camí, y tot lo demés, que li feu deixá à n'es llibre de s'història un nòm que no fa gayre enveja. Era un dia d'hivèrn, crù, fred, brusca, néu, y fanch à té qui té. L'acompanyava un gentil homo: tots dos anavan ben xarpats y forrats, amb bones botes de sola gruxada, y s'en reyan de si es tòrtis anavan baixos. Trobareu dos pòbres frares caputxins, amb uns hàbits curts, pahits, esfilegassats, plens de botanes y forats, mitx ó casi del tot descalsos per que no duyan més qu'unes males esperdeües, sense calses, y fanch fins à mitja cama.

Aquells dos frares quant li passáren pròp, acaláren es cap, y li feren el degut y respectuós saludo. Aquells dos personatges de posició tan alta, los correspongueren llevantsè els capells y contestantlòs dignament y amb tot respecte... perqu'à les hores encara no s'havia arribat à tant de perfeccionament à n'el ram del egoisme personal, ni sa bona educació no estava tant à punt de caramèllo com ara. Es príncep aquell, quant foren passats, los mirà tenguentlòs llastima de sa pena, fred, y misèri que passavan à n'aquest mon, segons ell pensava y creya, sens profit de casta, ni à n'aquest, ni à l'altre; y garantse à n'es seu company li digné:

—Després de lo que passan aquests pòbres homos.... ¡quin xasco s'en durán, si es vé lo que jò crech!

Y aquell gentil-homo, viu com una centella, li respongué:

—Sí, Alteza, sí; un gròs xasco s'en durán si es vé lo que vos creys: però es xasco de Vostra Alteza serà més gròs y més granat si es vé lo que creuen ells.

Lo mateix poreu respondre vòltros quant un d'aquests pòbres errats de contes vos amòlla una estravagancia de ses que sòlen amòlla cada pich que parlant de semblant còses obrin sa boca: perque com no saben rès d'axò, rès de lo que d'axò haurian de sèbre, y rès haurian de sèbre de tot lo dolent que saben, resulta qu'en certes còses, com per exemple, no pòren parlá acertat, ni tirà dret, y sa pensan que quant més cridan, més rahó tènen, y quant més insultan més pò fan, y quant més fuyts van d'els bons camí, més valents son y més agosarats. Y quant més atrevits s'amòllan à volè fè mal, son tan curts de gambals, que tan sòls no coneixen que llavò en fan manco. Si no fòs per aquells que los tènen com un poch de pò, y sobre tot per aquells que los prenen en gracia y agudesa semblants còses, no'n farian cap mica de mal. Un ase quant brama, no fà mal, lo que fà es incomodà un pochi, perque ja se sap, quant ets ases braman, ets homos han de callá, fins qu'es son esbravats, perque no s'hi enténen.

Nòltros *ignorants*, conequent aquest desgavell qu'hem dit, hem procurat fè lo que diu s'adagi mallorquí: «Vòls ri-

ret de sa lley, fè lo qu' ella diu», y gracies à Deu, no ha vengut may el cas de que mos hajan agut d'unta es nás de saliva, perque estam ben alerta à no estirarmos més qu' es llansol per no mostrá es pèus. Preferim essè ignorants, à s' havè d'aprendre lo que no mos convé, y si hem anat alerta fins ara à no sorti de dins s'ignorancia, d'aquí en avant hey anirèm més.

Tot axò heu deym p' els lectors del nòstro setmanari L' IGNORANCIA, perque sa nòstra confraria qu' es molt numeroosa prenga llum, en sa part que tenim obligació de tornarli còm à nòtros mos tòca, sens aficarmos en si som, ó no som desmañotats per ilustrarlós per altre estil, que ni en sabem, ni en volèm apredre, ni en voldràm enseñá.

Y axí es dia que vulgan deixá d'essè ignorants, sense preocupació, coneixerán y podrán triar quina casta de claròes sa vertadera y sa que més los convenga.

PRE BLAU.

A. B. C.

Un carré sé dins Ciutat
Que no té més qu' una pòrta
Petita, podrida y tòrta,
Y al mitx un pañy de forat.

¡Ay, quin carré
Per fè vetlada,
Dius s' hivernada
Quant plöga bé!

Si mirau p' es foradet,
Quant sa clau no está à n'es pañy,
Hey veure un carreterany
Que ben lluñy tira tot dret.

¡Ay, quin camí
Que dóna fresca
Piè de verdesca
A un gran jardí!

P' els costats té cent ramells
De flòrs de colors molt vives,
Pensaments y sempre-vives,
Ròses, dàlies y clavells.

¡Ay, quines flòrs!
Qui les olora
Bé s' enamora
Per tot el còs.

Un dia que jò hey goytava
Vaitx veure una atlòta bella
Que cohfa una ponsella
Qu' à obrirsé ja comensava.

¡Ay, quina sort!
Jò la mirava;
Y ella saltava
Dins aquell hòrt.

¡Qu' ha nòm aquesta fadrina,
Qu' es s'encant d' aquest jardí?
Vos ho diré. Vaitx sentí
Que li deyan Catalina.

¡Ay, quin dolí nòm!
Qui l' anomena
Amor elena;
Y axò es totòdm.

Un picl que jò la vetlava
P' es foradet, vaix xitár;
Y ella totduna mirá
Qui era aquell que la eridava.

¡Quins ulls tan bells
Tan incendiaris!
Son maquinaris
Per cassà ausells.

Ses mirades des séus ulls
Sa méua ditxa esfondraren;
Y dins mon còr hey brotaren
Desitjos à caramullis.

Desde llavò
Tench s' animeta
Que no vā dreta;
Malalt el cò.

Perque quant atravessava
Sa mirada p' es forat
Dins es méus ulls va fè esclat
Al temps que l' cò 'm trossetjava.

¡Ay, quin doló
Més fet apòsta!
Còp y respòsta
Per sembrir amò.

Un dia la vaitx sentí
Conversá, y cap instrument
Ni de còrda, ni de vent,
Té's sò més dols ni mes ff.

¡Ay, quina veu
Més agradable!
De més afable
No'n sentireu.

De llavò en aquell forat
He sembrada s' esperansa,
Y hey tench sempre un ny posa'
Y una oreya que l' descansa.

Y aquest vetlá
No es gens de-bades,
Perque à vegades
La sent cantá.

Jò confihi qu' aquesta pòrta
Qualque dia s' obrirà;
Y llavò l' he d'abrazzá
Tant si es viva, còm si es mòrta.

Si hey té que dí
Sa gent més véllea;
Jò vay amb ella
Viure y morí.

IESPERANÇAI

Ha nòm Juana. Es petiteta, amb sos cabeyls nègres, molt guapa, y de còr còm ell totsòl. Desde nins mos coneixem; sa nòstra infància ha passat alegre y tranquila y molt à n' aquest mon hem jugat plegats.

Jò sempre l' he estimada molt, y encara més còm més vā, si es qu'axò sia possible. Desde qu' es cariño infantil que li he professat sempre s' ha convertit, gracies à s' edat, amb un afècte puríssim y desconeugut fins ère per mi, que m' inclua à ella y fà que quant no la veix la desitx, y que quant la tench devant y convèrs amb ella no s'apaga lo que li he de dí, y que crech que si no fòs per sa confiança que entre nòltros hey ha, no obriria sa boca; y que fa que quant s' en vā deixi una espècie de buyt à n' es méu cò, còm si alguna cosa me faltas;... desde qu' axò succeix, repeleisch, no tench un moment que no pensi amb ella y qu' es méu pensament acaricihi sempre ilusions que me farian molt felis si se realisavan.

Però, jò som molt temorech; tench molta de pô à un desengañ; no m'atrevesch à diri: «t'estim», perque no fòs cosa que no m' correspongués, y que jò bagués de pèdre aquest consòl que tench, aquesta veu que sent sempre que me diu: «espera, espera.»

Mes jay! si jò pogués comprehendre que som estimat per ella. Si sòls un raitx de llum m' iluminás y m' alentás à passá endevant; à obrirlí es méu còr y esplací es méu afècte, jò seria felis; però no seré capás may... no... ¡si ella no me estimas! ¡es méu desengañ fora terrible!

¡Oh, ESPERANÇA! ¡virtut escèlsa que Deu ha infundit a sa nòstra ànima y que còm imatge séua es tant santa y pura! ¡jò te beneyesch y t' admir! Si no fòs per tú, ¡que seria de mí!

À MARÍA PURÍSSIMA.

ANAGRAMA.

V labada sempre sía
V òstra pura Concepció;
En tot temps y ocasió
Ere nòstra sou y guifa.
Maremparaumós, joli, Maríal!
Reyna dins lo nòstro còr;
Ide la gracia el tresòr
Ileansarèm nit y dia.
Auríssima Mare mia!
Puica la Inmaculada!
Ueyna de los Còls creada
Rcausa de la alegría.
Iou Aquella concebuda
Seus màcula de pecat,
Sper tots los faèls linguda
Modelo de santedat.
Vleansaumós pietat!

P. G. F.

XEREMIADES.

Ja n'hi ha de còses notables dins Palma per sa séua bellesa perduda si es que n'hajan tenguda may. Mos recordam de totduna d'un edifici publich abont hey ban ubert un balcó que no té cap branca dreta y à n'el qual per ferro ó arrambadó li han clavat una capsalera veyá de llit entorsillat.

Sabéni un campaná que pareix un galliné de mal gust, una clarabòya més dolenta qu'una vidriera de sabaté d'entrada; uns quants archs que ténen ses cames que los fan figa; una paret cèntrica carregada de clivells y herbes de tota casta; un carreró brut, estret, fosch y qu'amenassa, à n'es punt de més señorio de Palma, etc., etc.

Qualque dia en farém un album de totes aquestes belleses *sui generis*.

* * *

En els que hajan d'anunciá à n'es públich qualque cosa y tengán interés en que s'avís produheixa un efecte contrari, los aconseyám que prengan exemple, d'un de rellòtges y màquines de cosí que s'ha publicat aquests dies.

Comènsa per dí: *Basta ya de los fabricantes elogiar sus máquinas!* y acaba per fè, y encare tot lo malament que pòt esse, lo mateix que tròba que basta.

Sens dupte, s'autor deu volè tení s'esclusiva amb aquesta part, ó li fa mal de ventre veure qu'ets altres digan bé lo qu'ell no ha sabut dí.

O nòltros no heu enteném ó aquest anunci está escrit per qualche inimich de ses màquines Kayser que recomana, que no sabém si son bones ó dolentes.

Després d'havé lletgit s'anunci no podem ménos d'esclama:

¡Pòbres màquines! ¡Pòbres rellòtges complicats! ¡Pòbre gramàtica! y ¡Pòbre sentit comú!

* * *

Sa còsta d'en Brossa pareix qu'al cap y à la fi s'està rematent. Encara que la cosa ha anat llarga, queda bé segons sa nostra ignorancia.

Així heu vejèm de ses altres còstes qu'are son cròstes.

* * *

Sabèm que s'Ensanxe torna aná en vant. *¡Quin dia serà aquell qu'acabarèm de veure aquestes barraques ràquitiques y de mal gust que s'axécan cada dia p'els entorns de Ciutat!*

* * *

També sabèm que s'aygo camina. No sabem però encara quina es ni si se torbará molt à arribá dins Ciutat.

* * *

Aquelles finestres qu'hey ha en terra p'els Pòrticos de Plassa son una contí-

nua amenassa per qui en passa per allá en sa nit. ¿Quant remediará s'Ajuntament aquest mal, que denunciám ara per tercera vegada?

A MA ESTIMADA AMIGA F. M.

Corria jò p'el mon sense estimar,
Sense sèbre tant sòls lo qu'era amor,
Sense qu'un pich el còr vés bategar
Sense tenir un dia de tristor.

Un dia, es presentá devant ma vista
Un angel d'hermosura sens igual
Y l'ànima no sé si quedá trista
O confusa amb delicia terrenal.

No sabísi sòmit tant sòls era
Lo qu'aquell ditzós dia vaxt sentí,
O si va essè tan sòls una quimera
Lo que per pich primer passá per mí.

Mes, era realitat lo que jò veyá
No va essè sòmit p'el méu cap forjat
Era l'amor que de mon pit me treya
Ferit el còr à tròssos desgarrat.

Mes d'aquell dia d'alegría tanta
Que l'angel de mos sòmets vaitx trobár
L'amor à n'el méu còr ja no l'espanta
Perqu'ha trobat qui sab també estimar.

P. R. G.

CUEINTO.

S'altre dia de pagés se vá morí una dona que tenía una fiya, y aquesta per poderla enterrá, bagué d'acodí à una veynada amiga de sa mare perque li deixás uns quants doblés.

—Vat' aquí dèu duros, (li digué), y gasta lo que sia necessari, y en está enterrada ta mare ja los me tornarás d'els qu'ella té amagats que jò sé abont estan y t'ho diré.

Alguns díes després sa veynada aná à la casa per mostrá es secret de sa mare mòrta à n'aquella allòta, y li fé cercá unes faldetes amb brotets que tenía dins una caixa, còm no les trobava, pensá sa fiya llavó que per encarrech de sa mare quant ja agonisava li havia posat ses faldetes devall es coxí des baul.

Corregueren per desenterrarla. Heu lograren, treguéren ses faldetes y dins s'entornpèu hey vā havè vint y quatre unses d'ò en pessa.

Sa véya aquella no feya cás de deixá sa fiya dins sa misèria, y s'en volví díu sa riquesa que tenia, al altre mon.

¿Qu'es devia pensá qu'era l'altre mon?

ALA, PAGESOS!

Vòltros qu'anau de petaques de sola que tanquin ben fort y són guapes, visitau s'establiment d'Articles d'Escriptori d'els HEREUS DE DON GABRIEL ROTGER, Cadena, 11, ahont s'en ha rebut un preciós surtit, y se vènen à un prèu baratíssim.

PORROS-FUYES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—*Mamay, sent tocà à sa paret;*
SEMLANSES.—1. *En que té bon cò.*

2. *En qu'es creu.*

3. *En qu'es casat.*

4. *En que té volada.*

TRIANGUL....—*Passadós-Passadó-Passad-Pas-sa-Pas-Pd-P.*

CAVILACIÓ....—*Alorda.*

FUGA.....—*Els uys de l'amo engreixen es cavall.*

ENDEVINAYA.—*Unes tisores.*


GEROGLIFICH.



SEMLANSES.

1. *¿En que s'assembla un carril à sa ditxa?*
2. *¿Y sa ditxa à una unsa d'òr?*
3. *¿Y una unsa d'òr à una arròba?*
4. *¿Y sa tròpa à L'IGNORANCIA?*

TRIANGUL DE PARAULES.



Omplí aquests pichs amb lletres que lligides diagonalment y de través, digau: sa 1.ª retxa, un poble de Mallorca; sa 2.ª, lo que tenen moltes fàbriques; sa 3.ª, lo que fan a Ervissa; sa 4.ª, lo que fa sa meua padrina; sa 5.ª, lo qu'hey ha fòra porta; sa 6.ª, un personatge historich; sa 7.ª, es nom d'una llettra; y sa 8.ª, un número romà.

ECSMÉ.

XARADA.

Dins un instrument de música
Ma primera trobarás;
Sa segona à un papé
Qu'es músich sòl manetjá;
Y es tot representa un móble
Qu'à moltes cases hoy ha.

CAVILACIÓ.

CA DEL MAR

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.
EN PAPER.

FUGA DE CONSONANTS.

.e .e..ll.a .ll.i .a ..o.ll.a

ENDEVINAYA.

Som amiga de confiansa
De tot aquell que viu bé,
Quant me veu me pòsa à lloure
Quant no'm veu fermada 'm té.

A tota casa me pòsan
A n'es llòch més principal;
Si es d'estiu ó si es de dia
Disfrut de més llibertat.

(*Ses solucions dissapte qui ve si som vius.*)